

U. N. S. Ragobaya  
18/6/1901

K34/25

260 Histang of Maousimate tribe and material  
Sethiaba sa xa Sai. Custom and folklore.

15

Xe re e thwa barwada bu bolala, xothwe sethiaba sa xa Sai ke se nna se sengwe sa Matebele. Baile lebakeng la Moreletatse Xe a tso fenywa ke Moshwethurê, ba ba thia e le sehlophana se se nyenyane ha ya ba dula Tubatse (mako). Ka lina lebaka leo e be e se ba xa Sai, ba lutiwa Matebele, le xe ba be ba bolele setebete

Xe ba ntse ba dutse mo moteng ya Tubatse ba e popile dikroai, ke se xa tl tswelela.

Bapedi ba etšwa Botswana, e le sethiaba se seholo, sa phila sa qanetša lefase la ba Tubatse (Matebele) karafane e ba setse ba ipitša Batubatsê) ha ba fenywa, ba thoma xo ba buša.

Eitse xo ba dutse ba bušwa, A senna se sengwe xo tee le kroai sa thiaaba sa namela ditshaba ba lele Leole ba wela ka mošo no wa tšona. Le xora ba fenywa ke sethiaba sa sena ba ba ba boela nthaxa. Ke mo ba ileng xa bon xolane xa barwa nana ye ba ka ipušang xo yora ba ipitša : "Ke Rena ba xa Sai ya mabu, Xe le re e se: "A xe Mohlatswana, a se Motubatsê."

Bale ba neng ba setse ba xana xa bitšwa ba xa Sai ya mabu, le xo re ke bona Bahlatwan ba re ke rena Ball Batubatsê, Mohlatô e moxolo.

Kanurata sa lebakanyana le se le kae ba xa Sai ba buša ba thosa ba ya thoko ya bohlabela mo lehoru xo lutiwang xa Mampa, le ba le mo sebakanyana ba thiaaba tlala ba diketela Makhutšwe. Xa na mo Mampa le Mohlaba ba šala.

Mampa a re ke nyatta xore ke sepele ka Mpa. Ba re a xa! Le motswelle ke baxa Mampa

Mohlaba le yena a re, "Thobela nka seke ka  
thoxela mohlabanyana wo re o byetseng masomong  
o tlane se o bucutse xa xo sala mura; Ba  
ne axa! Ke lena ba xa Mohlaba xa e sele  
lena ba xa Sai. Ka ona nguasca wona wo  
Mohlaba a bolaya mabeli a mantši a ba a  
ubala le xo sala kxosi nhaba xofihlila  
le lehorro.

Ba nile se ba tloxa xa Mampa  
ba sale maxaneng a xa Mampa le Matkhutšwe  
moratho wa kxosi a saretšwa ke thala, xo tee le  
seripana se sengwe sa batho. Xona ma a  
saretšweng xona xo ba xa na le merethwa e  
mentši e antšwe hudu. Batho ba le ba xo sala  
ba diwela xodimo ba di ja.

Kxosi e nile se e fihlile pele xa Matkhutšwe  
ya rona motšeta e mongwe wa yona xire a yo  
botšha moratho wa xaxwe xobane xa e sa le wa  
xa Sai, ke wa xa Mahlatwana xo tloxa ka  
lona letšiti leo Namape o biditšwe

Mahlatwana xo tee le sethsabana sa xaxwe  
Sai o nile xobane a tloxe Matkhutšwe a ye

Phalaborwa a fihla a dula xona le sethsaba

sa xaxwe, ke mo xa tšweleng batho ba  
bantši mme se ba se ba boya ba xanetšwa  
sepane sa xa Sai ba bitšwa ka meduro ya  
bona. Lehorro lena se ba tšeba ka direto tša bona  
xe bare: "Hou, lubatse, Mohlatwane moana sešiba"

Ba ba tšebexang. Xobane ba theilwe maina  
ka meduro ya bona šiba:—

Ramosaba, yena o tloxele m. Matkhutšwe a ya  
yo šaba se a boya a thewa Ramořaba.

Seabela; yena o be a neilwe mantla a xo  
abela batho dimana le Mašemo.


Mmola; yena o theilwe ka xo byala patše, a  
hitašwa mmola wa patše.

Ragoboya; yena o theilwe ka score oile xo ngala  
r thosa a ya Tšitšilala 'mme Hamoraxo a  
boya. leina la mothomi wa sefane ke  
Mothome. O nile mohla a tšena ka Kroo  
ya mošate, banna ba ema ka mafaxo ba re:

Dumela, "Ragoboya ramaxano xo boya madamela  
xo ya."

Matlou; yena o theilwe byalo ka seo th tšona  
ditlou. (le ba bangwe.)

Se thšaba seo sa sego Sai se dutše  
Phalaborwa Kroo ya tšona ke Mašišimale.



Maina a fetolele difane lehora leno, feela se se  
tšebexang ke sereto sa bona. Sa xo re:

Tlou, mhlakwana, Moane se seedi,  
Ba sa selota sa mmamotšale,  
Ba maraka pula ya thšota.

Lenaneo la dikroo tša bona se se:

Selota, Nakampe III, Matome I, Mekanthana, Nakampe IV  
Mothome II Mmakoma Mašišimale.

Yins Ragoboya

Karekwalala school

P.O. Legopye

via Pietersburg.

Kxaka e be e sa hlobuwe naxeng.

Kxaka e be e le nonyana e iisang tudu  
Kaxobane xe e be e bolailwe, e be be e  
swanetše xo hlobuwa xae; Mafafa a yona  
kamoka a be a thopelwa xone a se saCh naxeng.

Se se dimileng xone Kxaka e se ke ya  
hlobuwa naxeng ke taba ya Kxosi ye ngwe  
ya Botxalaka a tl be a ilile Tswella xo  
etela Kxosi ya xona.

E nile xe badisi ba boya xae le dikomo,  
ba tswa tswela ba swere Kxaka e hlobilwe, eitse  
xe Kxosi yea ya Botxalaka e bona Kxaka yea ya  
thosoa kuau ya re:-

"Bana ba mmo Tswella ba ja mosu ya  
molala-motaba." Xo tloxa, byona botiso bya Kxosi  
ya swarwa ke letabisi. "Mme se se ileng sa  
kxotsisa batho, ke Kxosi yea ya Botxalaka eile  
ya tswa disa tše diketu tše di thiwu, tse e  
nexo ke mabala a Kxaka.

Ngaka e ileng ya alafa Kxosi yea, e i alafile  
ka mafafa a Kxaka.

Xo tloxa bona lebaka leo, Kxaka xa e sa  
hlobuwa naxeng.

Xane xo na le seema se se nexo. "Kxaka xa  
hlobuwe naxeng seho sa ila, se a ila,"

Tabana e ngwe se ya Kxaka: Mhimane e mangwe o tile  
a bolaya Kxaka a e hloba naxeng, mme a re xe a fihla  
xae latamwe a tšha & xabotse robane ngaka ya motse o  
e tla ya e lahla melomo xone ngwana wa xaxe a hwe.

A botšisa ngwana xone nna o e hlobetše Kae? mme xe a  
tšhile fela mo ngwana a e hlobetšexo xona, a tšiya.  
Bona le motšhe a fihla a khuta sehlangeng Kxapisi le  
ngwana a hlobetšeng Kxaka xona.

Eitse xe a sa khutile tswa tswelala ngakae.

sepele e rwele cuthibele. O ile o xobona mafafa a kxata, a ema a rula merwalo ya xaxwe, a phutula thebele ya xaxwe a thoma xo xabel xaxela mafafa a le ka melomo o fan a re: "Lele sa ila se a ila kxata xa e hlobye naxeng. E, sa ila se a ila ka e hlobye naxeng."

O ile a sa iyatis, a kwa mosêbe o mohlaba dithaba. U hlaba motsoi a ôlela melomo yela ya xaxwe, a wela tsela (a sepele.)

Tata xo ngwana yela a tloxa le yena mota a olette mafafa a le kamotla.

W. S. Ragobye  
P. O. Beyong  
1405 Rivonia Rd  
via Post

iyatis = rialo  
dithaba  
boxôto bya monna spe

Kxoso le nonyana

K34/26

Kxale Mosadi o be a je kxoxo xaba nonyana  
 di be ni ila kudu. Kxoxo e be e thibela  
 tswala, nonyana e be e dira xone ngwana a  
 tswalwa a se na med merini.

Kxoxo e be e thibela tswala ka tsela  
 ye: Mosadi o be a ne ke a ya nanna ye ya  
 yara, ya seke ya ya ka mpeng, ya ya ka  
 tswaleng ya fihla ya thiba molomo wa  
 tswala ka makhura. 'Mme ke a hlakane le  
 monna, bokoto bya monna bo thibelwe xo  
 tsena ka tswaleng ke makhura a le a  
 Kxoxo.

Mosadi xe a be a le hysale le eena o be a  
 ng nyakelwa dit ngatla ye tlase mofa dihlane  
 tsa xo tsa makhura a le a xo thibela  
 bokoto xo tsena ka tswaleng. Motho e mo  
 hysale xantzi o be a sa kxoxwe ke motho  
 o be a aisa xo ba phatse. Feela se ngatu  
 e be e ka mokxina. Tefo e be e eba kxoxo  
 le nku mola ngwan a tsena.

Motato wa nonyana wona ke xone e be e  
 ntha bana mafahla ba sa le ka teng xa bo  
 mmabo. 'Mme e ne mola la xotse, (ce la sa ka  
 ba bolawa) ba kxone la mela merini.

Batla e seise ya ba nako ya bona ya xone  
 balise mafahla, ba tsima. Ke zana se se beso  
 se dira xone nonyana e se lewe ke mosadi.

U.N.S. Ragobaya  
 Hazekwala school  
 P.O. Segon  
 via Pi.

## Pho

Kxale mosadi ya sa belxang le mosetana yo  
a c setšexo e le kxopa ba be ba sa je phio  
ba be ba xanetswa ke ba ba xolo, ba boifa  
bolwetšhi bya ka teng. Byo bo tla rexo mola motho  
e moimana bya motsoela.

Xe mosadi a be a lle phio, e be a bonala  
mihla a pelexa ya ngwana. ( be a mawa  
bolhata byo boxoto bya re tsuwa, xape xantši  
mtho e mobyane o ve a lewa ke ntlho.

Mme xe a ile a ba le mablatse a tsuwa  
ngwana wa mosimane, xo be xo tselwa ka  
bopole bya mosimane xe botswela bo le tšyale  
ka tšya motho ya a tšeo swela.

Bana ba ba byalo e ba tšiswa ahlola  
xape xantši ba be ba tsame bolaelwa ntlong.  
Molato e le xore, xora xe a setše a nupile mihla  
ba ya xo nupa o tla nupišwa byang?" Xape  
xantši bana ba ba byalo ba le ba atiši xo  
boya xe ba le ba ile xo nupa.

Se se bexo se xanexa kuau e be e le xore o  
rexa bana.

Mosadi xe a tšile a ba lengwana e mobyalo  
se a itšwa dingareng tše ditšoto Tša kšole  
xore a alapilwe e le nuni, xore a se sa belexa  
ngwana e mobyalo. Xape ngaka e moxlapung, e be e  
robula nae, xo fihlela a e tšwala. ke xona a  
tšexo kšorra a boela nae.

Ke mo bana ba bexo ba na le kšotomelo e kšoto xe  
judi e bolaelwe xore mosadi a se ke a ja phio e xa  
tše. Tšeo ya xe motho a alapilwe phio ya kwala, e  
be e le kšorra ja phole.

ms. Ragoboya

Azerekwala school

P.O. Sejopye

via Pietersburg.

Xo siba Dinhlwa

Koale ba xera e ba siba dinhlwa ka kowedi ya Ngweta. E bare e sa le ka pela ba tsona diolo tse ba tla xa siba xo tsona. Xemotha a thupile seolo o be a xara kxare a e beya xodimo xa sona, a e thsethca ka lepsiha. Ka xo rya, ke xore mang le mang go a borang xolo seo o ya tseba xobane se na le mong.

Kameraxo xa se ba thupile diolo ba tla thoni xo di siba (ki xore, ba ya tlati le lengwe le le lengwe se le spinima xo go bolaya melongwa na ye dinhlwa di swaneteng xo kura ka yona ba tla chod byale xofihlela tsatši leu di tlaxo wela ka lona.

X ba siba byale, e tle e le ba epetse pitša xodimo xa seolo. 'mme pitša e e letkanetše le seolo ba adole ana dikala tša mere xodimo xore ka mo pitšeng xo be le lepsihi.



dikala tša mere

Pitša e epetšwe ka sedong.

Etlare mofha dinhlwa di thona xo tšwa, tša se xe di se di a tšwa tša wela ka pitšeng. Ka lona tsatši le mang wa xolo seo o tla thatong e kxolo, xape o tla ema of mo sedong a swese mokotla wa xaswe wa xo Thieha Dinhlwa ka xare, mola pitša e tletše.

O tla nthia dinhlwa tseo a longwa ke makoto xa fihlela xe xolo seo se se sa tšwa se.

Xe seolo se sibilwe xa tee, se se lipiwa xape xape. Xore se tle se sibilwe xape ka o na ngwaxa wana wo. Modiro wa dinhlwa ke xo siba maxobe. Xemotha a xo sebeditše ka dinhlwa, e xo thatxile kuwa kudu.



Bakxoxorwane.

K3+/26

Bakxoxorwane ke mohlwa wa  
 xo ja mabele maemong mola batho ba se se by  
 ba thoma xo bunu. ka xo r'yalé batho ba nyatka  
 diklase tsá xo belaya mohlwa o.

Molomo o moxó o tsebexang ke oa matutu a  
 moetsana ya sa tsá b'lexu ngwana wa  
 mošimanyana. Bakxoxorwane bo alafuwa ka tsela  
 ye :-

Monye wa thšemo o tsoela xa xabo moetsana  
 e sa le ka mero pele xaxe ts'atši le sešo la  
 khaba la tsosa mohlwa, a tsopele babo  
 moetsana xore ba muthuse ka se matutu a  
 ngwana wa bona. Ke ba dumetše, moetsana o tš  
 tloela ngwana ka xae a tsia thani juxa. E'la  
 ne xe ba fihla thšemong moetsana a kwatama fase  
 ala thani yela, 'mme a xamela matutu xodimo  
 xa yona, a nthša maku a mohlwa seo tee le ona  
 mohlwa a o phiatla ka seatla xore o hwe; 'mme  
 xe a dimbe byalo, a o thšela ka xare xa thani, a  
 thoma xo thani yela le thšemo kamotla. Xe  
 a fedutše xo dikoloxa le thšemo, o xosa thani yela  
 a tloxa a e ya seolong sa ka ntle xa thšemo. Ke  
 a fihlile seolong o ya ema, a re: "Mohlwa, xaxano  
 ke xona fa, xe se kua thšemong ya semangmang"

Jefa ya ba bo moetsana ke kxomo ya thšadi  
 kasobane ngwana wa bona o alafile mohlwa  
 ka matutu a beng a swanetše xo nyanywa ke  
 ngwana wa bona.

Xo tloxa ka bona le tsatši leo o alafiwaxo  
 mohlwa o ka se sa ja mabele. Mšimo a ona a  
 tla šia xo ja mabele. O tla ja byang fela.

U. N. S. Kagoboya

Karekwalala school

P. G. Segonye  
 ia Petersburg.

Di. thau K34/26

Dubai	Dibhlalosa
Thai Sepe-sepele tsepe.	Lepepsi.
Thelo ya mweatša kwasi xa ena ka ntle le ka xa re.	le mapo la dinose.
"Bana Ba-ntukun ba bina manye a sa bize	Dikalau tša more.
"Katis o hulle Botšcalaka ra bona ka ditse ke tlanca	Kxotio ya hlaxa.
"Bana ba mpya bya lla ka teng	Ditloo.
"Xaxaba-xaxaba ke yo tswale la fe	thaka ya lerotse.
"Lenona se se na molomo	Le rotse.
"Sexalaxala phaxong	Leleme.
"Bala ba bina meetlweng	Sefako
"Mašweu Mašilla, Mahubidu Masekela	meeno le lalame.
"Sešweu Panng	Ngwedi.
"Ka anxa Mohlabu ba paxa o se xona	Dinaledi.
"Mona wa nti kiditla	Thaba.
"Kxomwana tša mwaite xq di tswalelwe	mašaba a dintlo.
"Fēēē ka lewa	peolwane.
"Mohlatswana wa mphuphana	lesite la tloo.
"Ka ya Botšcalaka ke etetša letihwenengwene a bya ke e tetša letihwenengwene	Meriti wa matho.
"Thupa ya ntšiki tšiki le Mapong ya fihla	Isela
"Lexadma la xa manye ke nyotle la xotša hanna o o phema	Hala.
"Shlepa se ntšerwaneng	Borokō
"Motantane wa bopapa se dikantša thaba	Lesoto la setsiba
"Banna ba bedi ba thika thaba	Ditšebā.
"Kxokolwana Bopeli meetse e tšipa kze	Lexapu

Dithai

K34/26

<u>Dithai</u>	<u>Thaloso</u>
Jhai — Sena la Kxoi xa morrele ntsi	mollo.
» Pati le pati	thiilo le lwala.
» Dihlwa di ebana	Xodimo le fuse
* Poo e xolla iuning la xa	xaba dxobaxa
» Poo e xolla iuning la xa Kinko	Manopa.
* Jhai la nthata se mo	tswele la Kxactira
» Ka klatana ke malame a iosa ya thimane le nna ke iosa ya thawene	Xo sekitana.
» Ngwetzi a kumle se seka	lesotkolodi.
» Ngwetzi e thipunya leetsi	Nyoba.
» Moksalabye o dutla motiöla	seosa byalwan
» Masema a xocila	nta.
» Kxoi ya masea marasa a mantzi	Lofela.
» Ka betsi thakana yaka komqurupung	mare.

Dithai di be di thailwa bošexo  
mola batho ba etisa. Ke motho a be  
a ka di bolela masea, o be a  
botšwa xobane mpya. Ua e swere  
madi ka lenaka ya mothäla.  
Madi ao xothwe le xe o be s ka  
thlapan ka maplo kromo  
a be a sa thoe. Xape lexona  
mo madi a rothetšeng Koba xo  
e tiwa ditha tša xo se fole tše  
dikxolo tša xo baba Xu Kudu.

M.S. Ragobaya

Karekuru school

P.O. Sejanyo

via Pieterburg.

260 Norwane

K34/26

12

Banyana ba ile ba e ya kxonyeriy, ba kxopya ke Lepsika  
 le tee kametta. Mo xone o a Banyana ba o ke se na le  
 bana ba motho o ke Moxadi le Moxatiana, bona ba  
 ile xo kxopya ba roxa Lepsika le Maselamane  
 le mexwityana ba th lloxa.

Eitse xe ba boya ba hwetra Lepsika le tletse  
 tseta, xape le xotse le sekana le thaba. Banyana  
 ba ba lalolong e kxoko ba sete ba tseta kobane ba ka  
 Lina byang. "Mme e mongwe wa bona a ne." "A re  
 e peleng re botlong Lepsika e re xone e se la roxa  
 ke vena, Bantame Ba dumetse na byalo. Ba thoma  
 xo o pela; Kosa ya bona e: "Ntse ntse fatosa  
 ntse ntse, fato xa o ya ra ke ma, ntse ntse  
 fatosa, o roxile ke Moxadi ntse ntse fatosa  
 Moxadi le Moxatiana ntse ntse, Banguwe se  
 ba ne: "ntse ntse fatosa ntse ntse"; Banguwe ba ne:  
 "fatosa, "fatosa,

Lepsika le le ile la pharoxa ka borare la fa  
 basetsana tseta xone ba fete. Fela Moxadi

K34/26

Mokxatsana ka sethe la ba dumo a xore ba fete.

E nile mola e le bošexo, ba bona mollo o tšhara  
patoxeng ya thaba, ba ya xo o nna, E nile xe ba  
kōkōta ba tšwa le ntsu la mosadi le araba  
ka ngwatong. Mme e nile see ba tšena ba tšwela  
kxekolo wa mero a mascolo-xolo  
(temankxolo) m a ne seo ba bona a thaba  
kudu a tšela xobane o bone nana e botse a  
ba fa ntlo xore ba rōbale nala.

E tše kxabaxareng ya bošexo ba tšwa a re:  
tšoxa ke lepe aji tše bana-banaka; mme ba xana  
Tšatši ke nile see le hosa Temankxolo a tšoxa, a  
ba fa ritkhure xore ba phaphaxe; mme sena a  
tšoxa <sup>a re ke</sup> ya nokeing.

E nile xe a sa tšoxile tšwa tšwēlela seba  
Kurwane, sa re: "Mokxadi, Mokxadi nthiēlele khure  
ke tša seo tšha nipotio." Mokxadi a nthiē a se  
tšwēlela. Sa ja pa felia, sa tšwa sa <sup>re:</sup> Mokxadi  
Mokxadi "nthiēlele khure ke ke xo botse nipotio;  
"Mokxatsana a re: ke a khure tša botkoto;  
"Mokxadi a se ke botkoto waco o ya ba tšeba; a se  
nthiētšō xape. Sa ne mola se khutše sa re: "ke  
tšena bana ba mang?" Mokxadi a re: "ke xena bana  
sa Maepane;" sa re:

"E na, tšebang xobane koto wa tšena ke  
Temankxolo-moja batho. O sa ile xo rena xora  
sa xo tša xo le ja tšyale nna xe ntša le mwala  
ka tšena ka xabo tšena ke ke ka ntšwela.

Mokxadi le Mokxatsana ba thoma xo ila ba  
phuma dikhure tšela xore tšebakurwane se je.  
Mme se nile seo ja, sa ba kota mēviri, sa  
e semetša mathuding a ntlo sa tšenthia  
Mokxadi le Mokxatsana ka naphaxong sa fifa.  
Se nile se sa tšo tšoxa, Temankxolo ya

tšwelela le ba bangwe ya re: "Nanna ke e ntsi morobla re ka se e fetše," "Ya thoma xobitšā. 'Mme e ntle se e litšā, merini yela ya thoma xo araba le mathadi a ntlo, (mo e baxo xora).

Jemantšelo ya bicia ka ntsi-ntsi feela ya seke ya bona motho.

Xe e bone xore banyana ba thšabile, le yona ya thšaba.

Ditemantšelo tše dingwe xe dibona xore e tšabile thšabile tša rena xore di e bolaye di ije Kascobane e di buditše maatša. Tša thoma xe e šala morases, dilata mohlala wa yona seo fihlel ka noke. Mme xe di le ka nokeng tša timelélwa ke mohlala wa yona. Tša ya xodimo lefase di nyatš mohlala. Di nile mola dilapile, tša e nqwe ya kxopya ke keino ka Jemantšelo. Ya re seo kxopya ya re: "Xhang le boneng mohlōtō iona keino le meri fase," Ešše se di ne di ētia keino, tša nthā Jemantšelo e la di e nyakang, tša napa tša e bolaya tša ya.

## II

Seba Kuvane šla sona se ile xo fofa sa fihla Motšeng o mongwe sa dula kxwang sa epela sa re: "Tsenere we e tsenere senatetu! Tsenere mpiletsene Maepane tšerere ke morwaletše bana baxe tšerere, Ba nyotšilolewa ke macimo tšerere, Macimo Maja batho tšerere. Tsenere we e tsenere senatetu! tšerere,"

Banna ba kxohokana kxwang kamotšabane: Kūšētšang nonyana šelwe e ne mpiletseng Maepane. Ba se ke ba tšeba maepane.

Kxōi ya Motšeng o sa uwe ya re: "Maepane xare motšebe,"

Hongwe Nonyana yela ya fofa ya kwetša monna e mongwe a kxarola, ya fihla ya dulat

sehlareng ya opele kopelo ya yona ya xo butšisa  
Maepane, feela monna yoo a seke a motseba.

Ya fela xape ya hwetša basadi noteng, ya  
opele kopelo ya yona ya xo butšisa base ke  
ba tšeba Maepane. E mongwe a re: "Maepane  
ke monna yola wa xo tšimelwa ke bana  
kxane nonyana e e ra eena?", "O re: Maepane  
o dula kwa

Nonyana e la ya fibla motšeng wa xasco  
maepane ya dula sehlareng sa ka ntle xa  
kxoro ya thoma xo opele ya re: "Tšere we-e  
tšere impilešeng Maepane M Tšere tšitšitš  
ke mowalešiša bana ba se tšere ba nyatšilo  
ja ke madimo tšere, madimo maja Batho  
tšere.

Batho kamoka baile batswa ba tšitšitš  
nonyana yoo xoo nna e xeng. Ke tša tšwele  
kobane e nyatša Maepane, ba m mmitš  
a tša ka kxorong nne xee a tšwele xoo  
nonyana e re e mowalešiša bana ba xawel  
a laela xoo ba diš maxoso ba a ala kxorong.  
Ke maxoso a adire nonyana yoo ya fopela  
Maxorong, ya ntšiša Mokxaci le Mokxatšana  
Maepane o ile a tšaba kwan a beyu a  
tšabēla seba-khurwane kxoro karobane se  
pholōšitš bana ba xawel.

(Setšime tša Mozela wa senipa)

End S.260

M. S. Ragobaya

Hasekwala school

P.O. Legonye

via Pretensburg